Ráðleggingar fyrir ungt fólk

Mundu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum, meðan vondu dagarnir koma ekki og árin nálgast ekki, er þú segir: „Ég hef enga ánægju af þeim.“ **Prédikarinn 12:1**

...því að hugsun mannshjartans er ill frá æsku.... **1. Mósebók 8:21**

Heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verðir langlífur í landinu, sem Drottinn Guð þinn gefur þér.
2. Mósebók 20:12

Ef þeir hlýða honum og þjóna honum, munu þeir eyða dögum sínum í velgengni og árum sínum í unaðar. En ef þeir hlýða ekki, munu þeir farast fyrir sverði og deyja án vitundar. En hræsnarar í hjarta safna reiði: þeir hrópa ekki þegar hann bindur þá. Þeir deyja í æsku og líf þeirra er meðal óhreinna.
Jobsbók 36:11-14

Því að þú ert von mín, Drottinn Guð, þú ert traust mitt frá æsku. Þú hefir stutt mig frá móðurlífi, þú ert sá sem dró mig út úr móðurlífi, lofsöngur minn mun alltaf heyra um þig. **Sálmur 71:5-6**

Með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði þínu.
Sálmur 119:9

Son minn, fyrirlít ekki aga Drottins og lát ekki leiðast aga hans. Því að Drottinn agar þann sem hann elskar, eins og faðir soninn sem hann hefur yndi af. **Orðskviðirnir 3:11-12**

Orðskviðir Salómons. Vitur sonur gleður föður, en heimskur sonur er móður sinni þunglyndi. **Orðskviðirnir 10:1**

Hlýð föður þínum, sem gat þig, og fyrirlít ekki móður þína, þegar hún er gömul. **Orðskviðirnir 23:22**

Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og lát hjarta þitt gleðjast á unglingsárum þínum og gakk á vegum hjartans þíns og í augum augna þinna. En vit þú, að fyrir allt þetta mun Guð leiða þig fyrir dóm. Fjarlæg því harm úr hjarta þínu og lát illt burt frá líkama þínum, því að bernska og æska eru hégómi. **Prédikarinn 11:9-10**

Veistu það ekki? Hefur þú ekki heyrt að Drottinn, hinn eilífi Guð, skapari endimarka jarðar, þreytist ekki og þreytist ekki? Engin rannsókn verður á visku hans. Hann gefur kraft þreyttum og eykur kraft hinum máttlausu. Jafnvel unglingarnir þreytast og þreytast og unglingarnir falla gjörsamlega. En þeir sem vona á Drottin fá nýjan kraft, þeir fljúga upp á vængjum eins og ernir. Þeir hlaupa og þreytast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. **Jesaja 40:28-31**

Þá voru færð til hans lítil börn, til þess að hann legði hendur yfir þau og baðst fyrir, og lærisveinarnir ávítuðu þau. En Jesús sagði: „Leyfið börnunum og varnið þeim ekki að koma til mín, því að slíkra er himnaríki.“ Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Og sjá, maður kom til hans og sagði: „Góði meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf?“ Hann sagði við hann: „Hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema einn, það er Guð. En ef þú vilt ganga inn til lífsins, þá haltu boðorðin.“ Hann spyr hann: „Hvort?“ Jesús sagði: „Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýgja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður, og: „Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.“ Ungi maðurinn sagði við hann: „Alls þessa hef ég haldið frá æsku, hvað vantar mig enn?“ Jesús sagði við hann: „Ef þú vilt vera fullkominn, farðu og seldu eigur þínar og gefðu fátækum og þú munt fjársjóð eiga á himnum. Komdu og fylgdu mér.“ En er ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann burt hryggur, því að hann átti miklar eignir. **Matteus 19:13-22**

Börn, hlýðið foreldrum yðar í Drottni, því að það er rétt. Heiðrið föður þinn og móður, sem er fyrsta boðorðið með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. **Efesusbréfið 6:1-3**

Lát engan vanmeta æsku þína, heldur ver fyrirmynd trúaðra í orði, í hegðun, í kærleika, í anda, í trú og í hreinleika. **1. Tímóteusarbréf 4:12**

Flý þú girndir æskunnar, en stundaðu réttlæti, trú, kærleika og frið með þeim, sem ákalla Drottin af hreinu hjarta. **2. Tímóteusarbréf 2:22**

Spekin nær máttuglega frá einum enda til annars og ljúflega skipar hún öllu. Ég elskaði hana og leitaði hennar frá æsku, ég þráði að gera hana að brúði minni og ég elskaði fegurð hennar. **Speki Salómons 8:1-2**

Heyrið mig, föður yðar, börn, og gerið eftir því, svo að þér séuð óhultir. Því að Drottinn hefur gefið föðurnum heiður yfir börnunum og staðfest vald móðurinnar yfir sonunum. Sá sem heiðrar föður sinn, friðþægir fyrir syndir sínar. Og sá sem heiðrar móður sína, er eins og sá sem safnar fjársjóðum. Sá sem heiðrar föður sinn, mun gleðjast yfir börnum sínum, og þegar hann biður, mun hann heyrast. Sá sem heiðrar föður sinn, mun lifa lengi, og sá sem hlýðir Drottni mun vera huggun móður sinnar. Sá sem óttast Drottin mun heiðra föður sinn og þjóna foreldrum sínum eins og húsbændum sínum. Heiðra föður þinn og móður bæði í orði og verki, svo að blessun megi koma yfir þig frá þeim. Því að blessun föðurins reisir heimili barnanna, en bölvun móðurinnar rífur upp undirstöður. Stærið ykkur ekki af vanvirðingu föður þíns, því að vanvirðing föður þíns er engin dýrð fyrir ykkur. Því að dýrð mannsins kemur af heiðri föður hans. Og móðir í vanvirðingu er börnunum til háðungar. Son minn, hjálpa þú föður þínum á aldrinum og hryggðu hann ekki meðan hann lifir. Og ef skilningur hans bregst, vertu þolinmóður við hann og fyrirlít hann ekki þegar þú ert í fullum krafti. Því að hjálpin við föður þinn mun ekki gleymast, og í stað synda mun hún bætast þér til uppbyggingar. Á degi eymdar þinnar mun hún minnst verða, og syndir þínar munu bráðna eins og ís í góðu veðri. Sá sem yfirgefur föður sinn er eins og guðlastari, og sá sem reitir móður sína er bölvaður.

Prédikarinn 3:1-16

Son minn, safnaðu aga frá æsku þinni, svo að þú öðlist visku allt til elliára.
Prédikarinn 6:18

Heiðra föður þinn af öllu hjarta og gleym ekki harmleikum móður þinnar. Minnst þú þess að þú ert fæddur af þeim, og hvernig getur þú endurgoldið þeim það sem þau hafa gjört þér? **Prédikarinn 7:27-28**

Hlæ að barni þínu, og það mun hræða þig, leik þér við það, og það mun gjöra þig dapur. Hlæ ekki að honum, svo að þú eigir ekki sorg með honum og gnístir ekki tönnum að lokum. Gefðu honum ekki frelsi í æsku hans og deplaðu ekki að heimsku hans. Beygðu háls hans meðan hann er ungur og berðu hann í hliðarnar meðan hann er barn, svo að hann verði ekki þrjóskur og óhlýðnist þér og valdi þannig hjarta þínu sorg. **Prédikarinn 30:9-12**